

ANDRIJA CRKVENČIĆ -

Radnik na Pilani od 1919. do 1951. godine

("Vrbas" - oktobar 1977. godina)

U pilanu sam došao 1919. godine, kada je ona puštena u rad. Prvo sam radio kao pomoćnik, a zatim i kao majstor gaterista. Na mjestu današnje pilane, bila je pilaza za prorez jelovine, a pilana za šprorez bukovine je bila s druge strane ložionice. Prije rata više se rezala jelovina. Razalo se, uglavnom, po narudžbi i za izvoz. Najviše smo izvozili u Englesku, većinom gađaju za brodove, pa se i rezalo prema engleskim mjerama - na colove i stope.

U to vrijeme, uslovi za rad su bili teški, a plate male. Zbog toga smo često organizovali štrajkove, pa nije ni čudo što su tadašnje vlasti smjestila na pilanu policijsku stanicu. Štrajkove smo obično organizovali kada su bili povećani zahtjevi proizvodnje.

Medutim, znalo se dogoditi i to da, kada se dogovorimo o izvodjenju štrajka, neko javi upravi preduzeća naše namjere, pa bi nas tada oni preduhitrili i obično dočekali parolama "Preduzeće obustavlja rad". Takvi prekidi proizvodnje trajali su čak i po tri mjeseca. Štrajkove smo organizovali preko Komunističke partije, preko koje je organizovana i pomoć najsisonašnjim radnicima za vrijeme dužih zastoja i obustava proizvodnje. Medju nama je inače vladalo veliko drugarstvo i solidarnost. Ne treba zaboraviti da je jedno vrijeme na pila bila najjača partijska organizacija.

Iprava pilana je uvijek nastojala da naše štrajkove razbije preko štrajkorehera. Medutim, mi to nismo dozvoljavali.

2.)

pa smo u takvim situacijama organizovali našu radničku stražu, koja je s batinama u ruci čuvala pilanu. Sjećam se da su jednom prilikom bili uhapšeni naši povjerenici, izabrani radnički pravci. Kada smo to doznali, obustavili smo rad i svi se zajedno uputili u policijsku stanicu, zahtjevali da puste naše drugove. Bio sam u prvim redovima u i dobro sam čuo kada je policijski narednik, očigledno uplašen, doviknuo svom kolegi: - Puštaj ih odmah, jesam li ti ja rekao da je ovo Komuna?! Duh drugarstva i zajedništva, inače, njegovali smo i kroz naše kulturno-umjetničko društvo preko koga smo organizovali priredbe i zabave. Svake nedelje smo se okupljali u Radničkom domu. I u toj aktivnosti ž, vlasti su nas često ometale i zabranjivale nam okupljanje i zajednički rad. Negdje 1938-1939. godine, snijeg je srušio krov tadašnje pilane, i ona do poslije rata više nije radila.

Tешко je danas prepoznati u i vjerovati da je od nekadašnje skromne pilane "Vrbas" postao tako veliko i poznato preduzeće.

Radnički ljudima "Vrbas" a u pućujem najljepše čestitke za njihov jubilej poslijeratnog postojanja.